



22 Phupu -25 Phupu 2025 (Matsatsi a 4)

Letsatsi	Bokgoni	Mosebetsi	Mohla Phethelo
Letsatsi la 1: Mohla: / /		Poeletso ya mosebetsi Ditokiso tsa Tekanyetso ya semmuso ya kotara ya 2	
Letsatsi la 2: Mohla: / /		Poeletso ya mosebetsi Ditokiso tsa Tekanyetso ya semmuso ya kotara ya 2	
Letsatsi la 3: Mohla: / /		Poeletso ya mosebetsi Ho bala ka boikemelo	
Letsatsi 4: Mohla: / /		Poeletso ya mosebetsi Ho bala ka boikemelo	


Saekela 1 (28 Phupu – 08 Phato 2025): Matsatsi 10

Letsatsi	Bokgoni	Mesebetsi	Mohla Phethelo
Letsatsi 1: Mohla: 	Ho mamela le ho bua: Mamela pale mohl. ditshomo (tsa bosatsejweng kapa bahale) Mesebetsi e lelekelang: • Ho akanya seo tema e buang ka sona • Ho hlwaya poloto, baphetwa le tikoloho • Ho buisana ka molaetsa wa sehlooho • Ho araba dipotso tsa molomo.	Buka ya moithuti leq. Buka ya titjhere.leq.: Buka ya DBE leq.: Disebediswa tsa tlatsetso: Mosebetsi wa tlotlontswe/ bukantswe: Mosebetsi wa hae wa ho bala: Mosebetsi wa hae: 	
Letsatsi 2: _____ Mohla: 	Ho bala le ho boha: • Ho bala pale mohl. ditshomo (tsa bosatsejweng kapa tsa bahale) • Ho balla moelelo/ho balla kutlwisiso Mesebetsi e lelekelang: • Pele ho ho bala: Ho lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho tsa tema Baithuti ba tla: • Sebedisa mawa a ho bala: Ho lepa, • tshebediso ya ditemoso tsa maemo ho fumana moelelo • Buisana ka poloto, baphetwa ba sehlooho le tikoloho • Buisana ka molaetsa • Hlahisa maikutlo le mehopolo ya hao ka tema • Etsa phapang pakeng tsa diketsahalo tsa nnete le tseo e seng tsa nnete.	Buka ya moithuti leq. Buka ya titjhere.leq.: Buka ya DBE leq.: Disebediswa tsa tlatsetso: Mosebetsi wa tlotlontswe/ bukantswe: Mosebetsi wa hae wa ho bala: Mosebetsi _____ wa _____ hae: 	


Saekela 1 (28 Phupu – 08 Phato 2025): Matsatsi 10

Letsatsi	Bokgoni	Mesebetsi	Mohla Phethelo
Letsatsi 3: _____ Mohla: ____ / ____ / ____	Ho bala le ho boha: Tswelopele ka mosebetsi wa letsatsi la 2 Tshebediso ya puo maemong: kgetha ho tswa ho: Sehlongwapele, sehlongwanthao, motso, Polelonolo, polelomararane, diratswana, Maele, dikaploelo/maelana, molaetsa padding, Kgutlo, feelwane, feelo, kgutlwana, ditlhaku tse kgolo le tse nyane	Bukakgakollo: Buka ya moithuti Lq: Buka ya Titjhere Lq: DBE workbook Lq: Disebediswa tse ding: Tlotlontswe: Mosebetsi wa hae wa ho bala: Mosebetsi wa hae:	
Letsatsi 4: _____ Mohla: ____ / ____ / ____	Thuta-puo: kgetha hotswa ho tswa ho: (Sehlongwapele, sehlongwanthao, motso, Polelonolo, polelomararane, diratswana, Maele, dikaploelo/maelana, molaetsa padding, Kgutlo, feelwane, feelo, kgutlwana, ditlhaku tse kgolo le tse nyane)		
Letsatsi la 5: _____ Mohla: ____ / ____ / ____	Ho ngola le ho nehelana: Ngola mofuta wa tlaleho ya mofuta wa sengolwa seo o se badileng mohl. ditshomo tsa bosatsejweng kapa tsa bahale o sebedisa foreimi ya ho ngola Mesebetsi e lelekelang. - Bolela baphethwa, tikeloho le nako eo pale e badilweng ka yona. - Hlalosa tatellano ya diketsahalo tse etsahetseng - Ntsha maikutlo ka pale e badilweng - Sebedisa foreimi ya ho ngola kapa qalo ya dipolelo (moo ho hlokaahlang) - Phetha diketsahalo ka tatellano ya tsona - Sebedisa tlotlontswe e fapa-fapaneng - Ho pheta le ho ngola pale o sebedisa lekgathe lefitile.	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontswe/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	


Saekete 1 (28 Phupu – 08 Phato 2025): Matsatsi 10

Letsatsi	Bokgoni	Mosebetsi	Mohla Phethelo
Letsatsi 6: _____ Mohla: _____ / /	Ho mamela le ho bua: Ho phetha pale (ditshomo: tsa bosatsejweng kapa bahale) - Phetha diketsahalo hape ka tlhahlamano e nepahetseng - Bolela mabitso a baphethwa ka nepo. - Ntsha maikutlo le mehopolo ka pale/baphethwa/tikoloho/molaetsa/ sephe o sa pale, jj.	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontswe/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	
Letsatsi 7: _____ Mohla: _____ / /	Ho ngola le ho nehelana: Tswelopele ya letsatsi 5.		
Letsatsi 8: _____ Mohla: _____ / /	Ho bala le ho boha: Mokgwa wa ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemisetso Ho balla ho ithabisa/natefelwa: - Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30. - Ho nahana ka padi le ho e bala ka boikemelo. - Ho e amahanya le bophelo ba hao.	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontswe/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	



Saakele 1 (28 Phupu – 08 Phato 2025): Matsatsi 10

Letsatsi	Bokgoni	Mosebetsi	Mohla Phethelo
Letsatsi 9: _____ Mohla: _____ / /	Thuta-puo: Kgetha ho tswa ho ATP) <i>Sehlongwapele, sehlongwanthao, motso, Polelonolo, polelomararane, diratswana, Maele, dikaploelo/maelana, molaetsa pading, Kgutlo, feelwane, feelo, kgutlwana, ditlhaku tse kgolo le tse nyane</i>	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontswe/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	
Letsatsi 10: _____ Mohla: _____ / /	- Dithokiso/ Ditharollo - Teko e kgutswane/Piletso/Thutapuo - Ho bala ka boikemelo (Ho balla boithabiso)	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontswe/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	



Boitekolo ba Saekele

Saekele 1 (28 Phupu – 08 Phato 2025): Matsatsi 10

1. Ke eng se tsamaileng hantle saekeleng ena?	
2. Ke eng se sa tsamayang hantle saekeleng ena?	
3. Sena se ka ntlafatswa jwang saekeleng e latelang?	
4. Na o entse mesebetsi yohle ya saeकेले?	
5. Ebang ho se jwalo o tla boela motjheng jwang?	
6. Na o hloka ho tshehetsa/thusa ba bang ba baithuti?	
7. Sena o ka se etsa jwang?	
Dikgothaletso tsa Hlooho ya Lefapha:	
Lebitso la Hlooho ya Lefapha	Mohla



Saekele ya 2 (11 -22 Phato 2025): Matsatsi a 10

Letsatsi	Bokgoni	Mesebetsi	Mohla Phethelo
Tlhokomediso ho titjhere ✓ Mosebetsi wa dipatlisiso o tswelapele Saekeleng ya 1 le 2 ✓ Bopaki ba esebetsi bo bolokwe bukeng ya moithutii ✓ Tataisa le ho bontsha tsela ya ho etsa dipatlisiso ✓ Diphumano e be tse arabelang dipotso ka botlalo		✓ Ela hloko mokgwa wa bongodi wa moihuti ✓ Lekola mokgahlelo wa 1: sebedisa ruburiki. ✓ Mosebetsi kaofela e etswe ka phapusing tlasa tataiso ya titjhere ✓ Tekanyatso ya ho ithuta entse e tswelapale.	
Letsatsi 1: _____ Mohla: ____ / ____ / ____	Ho mamela le ho bua: Ho mamela le ho nka karolo moqoqong o mokgutshwane wa ho ngola porojeke ka boiqapelo o ipapisitseng le mofuta o kgethilweng wa sengolwa (mohl. thothokiso/ terama/ pale e kgutshwane): • Buisana ka tshebetso ya dipatlisiso le nako ya ho etsa dipatlisiso • Buisana ka ntshetsopele ya mofuta wa dipotso/sehlooho • Bua ka tshebediso ya mehlodi ya dipatlisiso le disebediswa • Tsepamisa maikutlo tabeng ya ho ngola dintlha • Hlalosa mehlodi le bangodi • Hlalosa mawa a tekanyetso le makgetha a ruburiki/lethathama la tekolo Baithuti ba tla: • Arohana ka dihlopha kapa • Ba tla sebetsa ka bomong • Bokella dintlha bakeng sa dipatlisiso • Arolelana maikutlo, le ho nka karolo dipuisanong • Ngola ka bangodi • Boloka tlaleho ya tshebetso ya dipatlisiso (potefolio ya bopaki)	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontswe/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	



Saekele ya 2 (11 -22 Phato 2025): Matsatsi a 10

Letsatsi	Bokgoni	Mesebetsi	Mohla Phethelo
Letsatsi 2: _____ / /	Ho mamela le ho bua: Tswelopele ya letsatsi 1		
Letsatsi 3: _____ Mohla: / /	Ho bala le ho boha: - Fana ka disebediswa bakeng sa dipatlisiso - Kgothalletsa baithuti ho eketsa tse ding tsa di sebediswa ho tse fanweng - Shebisanang ka tema ho ntlafatsa Kutlwisiso - Buisanang ka ditlamorao tsa dikarolo tsa thothokiso/dipale/terama/pale e kgutshwane - Buisana ka tshusumetso ya ditshwantsho tse bonahalang dingolweng Baithuti ba tla: - Sebedisa mawa a ho bala bakeng sa kutlwisiso - Okola maikutlo bakeng sa dintlha tsa bohlokwa - Tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tse tshehetsang - Etsa dikakanyo - Hlalosa moelelo wa mantswe a sa tlwaelehang le ditshwantsho - Kopanya tlhahisoleseding e kgethilweng hore e hlophise ditshwantsho (mohlala, mmapa wa monahano, tjhate, dayakeramo ya Venn, jj.) - Ngola dintlha bakeng sa ho itokisetša mohato wa 2 wa porojeke: Ho ngola	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontswe/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	



Saekele ya 2 (11 -22 Phato 2025): Matsatsi a 10

Letsatsi	Bokgoni	Mosebetsi	Mohla Phethelo
Letsatsi 4: _____ Mohla: _____/_____/_____	Ho bala le ho boha: Tswelopele ya letsatsi la 3		
Letsatsi 5: _____ Mohla: _____/_____/_____	Thuta-puo: Kgetha ho tswa ho ATP <i>Makgethi, Dipolelomamarane, Lentswe le le leng bakeng sa polelwana, Matlafatso ya dibopeho tsa puo le melawana e amanang le dipatlisiso tsa mofuta wa dingolwa tse tsepamisitsweng ho mohl. dithothokiso/ dipale/terama/ pale e kgutshwane)</i> • <i>Tlhophiso ya diphihlello tsa dipatlisiso (mohl. mmapa wa monahano, tjhate, setshwantsho sa Venn, jj.)</i> • <i>Ho hlaka ha tlhahisoleseding</i> • <i>Tshebediso ya mantswe a amanang le dipatlisiso</i> • <i>Dikema tsa ditshupiso</i>	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontswe/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	
Letsatsi 6: _____ Mohla: _____/_____/_____	Thuta-puo: Kgetha ho tswa ho ATP • _____ • _____ • _____	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Mosebetsi wa tlotlontswe/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	



Saekele ya 2 (11 -22 Phato 2025): Matsatsi a 10

Letsatsi	Bokgoni	Mosebetsi	Mohla Phethelo
Letsatsi 7: _____ Mohla: ____ / ____ / ____	Ho ngola le ho nehelana: Sebedisa mefuta e fapaneng ya ho hlophisa ditshwantsho ho kopanya diphuputso tsa dipatlisiso bakeng sa porojeke e ngolwang ka boiqapelo - Bontsha diforeimi/disebediswa tse nepahetseng ho tshehetsa mofuta wa sehlahiswa se tla hlahiswa - Bua ka mehlodi le bangodi - Phetha mekgwa ya tlhahlobo le ditlhaloso tsa ruburiki/lethathama la tlhahlobo - Hopotsa baithuti ho ela hloko ha ba arabela dipotso/sehlooho Baithuti ba tla: - Tsepamisa maikutlo tshehetsong ya dipatlisiso - Araba dipotso ka sehlooho sa dipatlisiso ka ho kgetha dintlha tse nepahetseng ho tswa mehloding e sebediswang nakong ya dipatlisiso - Ngola dintlha ka mantswe a hao le ho itokisetsa mohato wa 2: Ho ngola - Latela foreimi ya ho ngola (ha ho nehelanwe ka yona) - Sebedisa melawana ya puo e nepahetseng e amanang le tshekatsheko ya dingolwa	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontswe/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	



Letsatsi 8: _____ Mohla: _____/_____/_____	Ho ngola le ho nehelana: Tswelopele ya letsatsi la 7	Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: ____	
Letsatsi 9: _____ Mohla: _____/_____/_____	Phethelo ya mokgahlelo wa pele wa projeke: Baithuti ba phethela mokgahlelo wa 1. Ho balla boithabiso le ho bala ka boikemelo.	_____ _____ _____	
Letsatsi 10: _____ Mohla: _____/_____/_____	• Ditokiso le dithuso • Teko e kgutshwane ya Mopeleto/Pitsetso/ DMTP • bala ka boikemelo (Ho balla boithabiso)	Mosebetsi wa hae wa ho bala _____	



Boitekolo ba Saekele

Saekele ya 2 (11 -22 Phato 2025): Matsatsi a 10

1. Ke eng se tsamaileng hantle saekeleng ena?	
2. Ke eng se sa tsamayang hantle saekeleng ena?	
3. Sena se ka ntlafatswa jwang saekeleng e latelang?	
4. Na o entse mesebetsi yohle ya saekele?	
5. Ebang ho se jwalo o tla boela motjheng jwang?	
6. Na o hloka ho tshehetsa/thuso ba bang ba baithuti??	
7. Sena o ka se etsa jwang?	
Dikgothaletso tsa Hlooho ya Lefapha:	
Lebitso la Hlooho ya Lefapha	Mohla



Saekele ya 3 (25 Phato 5 Loetse–2025): Matsatsi a 10

Letsatsi	Bokgoni	Mesebetsi	Mohla Phethelo
TLHOKOMEDISO HO TITJHERE: Mokgwa wa ho ngola o tswelapele nakong ya saekele ✓ Bopaki ba mokgwa wa ho ngola bo tla bolokwa bukeng ya mosebetsi wa baithuti/faele/potefolio ya bopaki ✓ Laola mokgwa wa ho ngola ✓ Diphuputso di lokela ho arabela ho sehlooho sa dipatlisiso ✓ Ela hloko ka ho kgetheha ditshupiso le sebopeho sa bibliography ✓ Lekola mohato wa 2: ✓ Ho ngola o sebedisa ruburiki/lenane la tlhahlobo le ho fana ka maikutlo ho baithuti ✓ Mesebetsi yohle e lokela ho etswa ka phapusing ka tataiso ya titjhere ✓ Tekanyetso ya ho ithuta e lokela ho tswelapele ✓ Moithuti e mong le e mong a ngole mosebetsi wa hae o tla tshwauwa ka bonngwe ho sebediswa ruburiki			
DINTLHA: Mesebetsi yohle etla etswa ka phaposing ka tataiso ya titjhere ✓ Nehelano ya molomo e ka etswa ka mekgwa e latelang: Boikemelo, bobedi, dihlopha, empa e tla tshwauwa ka bonngwe ka ruburiki e arohaneng ✓ E lokela ho amana le mofuta wa sengolwa o kgethilweng (thothokiso/tshomo/terama/palekgutswe) ✓ Mohlala: Tshwantshiso eka bapalwang, mefuta yohle ya thothokiso jj. ✓ Boitokisetso ba nehelano ya molomo bo lokela ho qala ka kotara ya 3 le ho etswa nakong ya kotara ya 4 bakeng sa ho rekota le ho tlaheha ✓ Tekanyetso ya ho ithuta e lokela ho ba e tswellang pele			



Saekele ya 3 (25 Phato 5 Loetse–2025): Matsatsi a 10

Letsatsi	Bokgoni	Mesebetsi	Mohla Phethelo
Letsatsi 1: _____ Mohla: _____ / _____ / _____	Ho mamela le ho bua: Mawa a ho mamela le ho bua – tsepamisa maikutlo hodima mofuta wa dingolwa tse amehang (mohlala, dithothokiso/dipale/terama/pale e kgutshwanyane): Mesebetsi e lelekelang: Phetha sehlooho se tsepamisitsweng nakong ya dipatlisiso - Buisanang ka ditshobotsi tsa bongodi le dikarolo tse amanang le mofuta oo o entsweng dipatlisisong - Netefatsa hore baithuti bohle ba itokiseditse ho qala mohato wa 2: Ho ngola - Buisana le baithuti ka ho rala dingolwa tsa bona ba sebedisa diphihlello tsa bona tsa dipatlisiso - Buisanang ka tshebetso ya ho ngola - Fana ka ditaelo tse ipapisitseng le mosebetsi wa ho ngola - Buisanang ka mosebetsi wa ho ngola o tla hlahiswa (moqoqo/tlaleho/phoustara jj.) Baithuti ba tla: - Nka karolo dipuisanong - Ba tla utlwisisa ditebello tse amanang le dipotso tsa dipatlisiso	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontswe/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	


Saekele ya 3 (25 Phato 5 Loetse–2025): Matsatsi a 10

Letsatsi	Bokgoni	Mosebetsi	Mohla Phethelo
Letsatsi 2: _____ Mohla: _____ / _____ / _____	Ho bala le ho boha: Mawa a ho bala le ho boha Tataisa baithuti ho utlwisisa ruburiki le tekanyetso tsa tekolo tsa porojeke e ngolwang ka boiqapelo: Mosebetsi e lelekelang: - Fana ka tlhaloso e hlakileng mabapi le dinako - Tataisa baithuti ho bala le ho sebedisa dintlha tsa dipatlisiso - Bala le ho buisana ka ruburiki - Manolla ditekanyetso le ho hlalosa ruburiki Baithuti ba tla: - Bala mofuta o kgethilweng wa sengolwa - Bala le ho utlwisisa ruburiki - Bala le ho utlwisisa foreimi ya ho bala - Hlwaya melawana e tobaneng le mofuta wa sengolwa o ntseng o fuputswa	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontswe/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	
Letsatsi 3: _____ Mohla: _____ / _____ / _____	Ho bala le ho boha: Tswelopele ya letsatsi la 2	Mosebetsi wa hae: _____ Mosebetsi wa hae: _____	


Saekele ya 3 (25 Phato 5 Loetse–2025): Matsatsi a 10

Letsatsi	Bokgoni	Mosebetsi	Mohla Phethelo
Letsatsi 4: _____ Mohla: _____ / _____ / _____	Thuta-Puo: (Kgetha ho tswa ho ATP) • _____ • _____ • _____ (Kutu, Polelonolo, polelomamarane, Polelwana ya leetsi, Dikgutlwana) Matlafatso ya dibopeho tsa puo le melao ya tshediso ya puo • Matshwao a puo le mopeleto • Moelelo wa tlotlontswe • Sebopeho le dikarolo tse nepahetseng • Maikutlo a sehlooho le a tshehetsang • Melawana ya diratswana/ditshwantsho • Tswelopele e utlwahalang ya diatswana/mehopolo ho netefsa momahano • Melawana ya puo jwalo ka ha e hlokwa bakeng sa sehlooho se kgethilweng	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontswe/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	
Letsatsi 5: _____ Mohla: _____ / _____ / _____	Thuta-Puo: (Kgetha ho tswa ho ATP) • _____ • _____ • _____	Mosebetsi wa hae: _____ Mosebetsi wa hae: _____	



Saekele ya 3 (25 Phato 5 Loetse–2025): Matsatsi a 10

Letsatsi	Bokgoni	Mesebetsi	Mohla Phethelo
Letsatsi 6: _____ Mohla: ____ / ____ / ____	Ho ngola le ho nehelana: Ngola/taka/theha karolo e ngotsweng ya sehlooho se kgethilweng Mesebetsi e lelekelang: - Neha baithuti foreimi eo ba tla e sebedisa ha ba ngola - Tataisa baithuti kamoo ba tla qetellang foreimi ya ho ngola - Buisanang ka mokgwa wa ho ngola. - rera/ho ngola pele - etsa moralo - ntlafatsa - hlophisa - hlaola diphoso le Nehelana Buisanang ka dikarolo tsa bangodi/tse tobileng mofuta o kgethilweng wa sengolwa Baithuti ba tla: - Sebedisa botumo ba ho ngola (haeba ho hloka hloka) - Hlaola moralo wa pele - Bontsha bopaki ba ho bala kamora ho lokisa sengolwa sa pele - Ngola le ho hlahisa moralo wa ho qetela.	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontse/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	
Letsatsi 7: _____ Mohla: ____ / ____ / ____	Ho ngola le ho nehelana: Ntshetsopele ya Letsatsi la 6	Mosebetsi wa hae wa ho bala _____ Mosebetsi wa hae _____	



Saekele ya 3 (25 Phato 5 Loetse–2025): Matsatsi a 10

Letsatsi	Bokgoni	Mosebetsi	Mohla Phethelo
Letsatsi 8: _____ Mohla: _____ / /	Ho ngola le ho nehelana: Ntshetsopele ya letsatsi la 6 le 7	Mosebetsi wa hae wa ho bala _____ Mosebetsi wa hae: _____	
Letsatsi 9: _____ Mohla: _____ / /	Thuta-puo: (Kgetha ho tswa ho ATP) • _____ • _____ • _____	Buka ya Moithuti, Buka ya DBE, Disebediswa tse ding _____ _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	
Letsatsi 9: _____ Mohla: _____ / /	Ho phethelwa ha Projeke: Baithuti ba phethela le ho nehelana ka mokgahlelo wa 2.	Mosebetsi wa hae wa ho bala _____ Mosebetsi wa hae _____	
Letsatsi 10: _____ Mohla: _____ / /	- Ditokiso le ditharollo - Teko e kgutshwane ya thuta-puo - Ho bala ka boikemelo (ho balla boithabiso)	Buka ya Moithuti, Buka ya DBE, Disebediswa tse ding _____ _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	



Boitekolo ba Saekele

Saekele ya 3 (25 Phato 5 Loetse–2025): Matsatsi a 10	
1. Ke eng se tsamaileng hantle saekeleng ena?	
2. Ke eng se sa tsamayang hantle saekeleng ena?	
3. Sena se ka ntlafatswa jwang saekeleng e latelang?	
4. Na o entse mesebetsi yohle ya saekele?	
5. Ebang ho se jwalo o tla boela motjheng jwang?	
6. Na o hloka ho tshehetsa/thusa ba bang ba baithuti?	
7. Sena o ka se etsa jwang?	
Dikgothaletso tsa Hlooho ya Lefapha:	
Lebitso la Hlooho ya Lefapha	Mohla



Saekele ya 4 (08 – 19 Loetse : 2025) Matsatsi a 10

Letsatsi	Bokgoni	Mosebetsi	Mohla Phethelo
Letsatsi 1: _____ Mohla: _____ / _____ / _____	Ho mamela le ho bua: Mamela thothokiso le ho phethela mosebetsi wa tema kutlwisiso e mamelwang: Mosebetsi e lelekelang: - Buisanang ka seo thothokiso e buang ka sona - Ikamahanye le phihlelo ya hao Lemoha morethetho le raeme. - Hlwaya mantswe a qalang ka modumo o tshwanang. - Hlahisa maikutlo a susumetswang ke thothokiso. - Etsa thothokiso kapa tema tse kgethilweng	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontswe/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	
Letsatsi 2: _____ Mohla: - _____ / _____ / _____	Ho bala le ho boha: Bala thothokiso mme o phethele tema kutlwisiso e balwang: Mosebetsi e lelekelang: - Pele ho ho bala: Lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho. - Sebedisa mawa a ho bala, mohlala, akanya, sheba ditshwantsho ka hloko, o sebedisa dintlha tsa maemo Baithuti ba tla: - Lemoha morethetho le raeme. - Arola mantswe ka dinoko Hlahisa maikutlo a susumetswang ke thothokiso. Tshebediso ya puo maemong: Kgetha ho tswa ho ATP <i>(Makopanyi, Dipolelo Dipolelonolo, Mothofatso Poeletsomodumo Tshwantshiso Papiso, Morethetho le raeme, Tshebediso ya bukantswe, dikgutsufatso)</i>	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontswe/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	



Saekele ya 4 (08 – 19 Loetse : 2025) Matsatsi a 10

Letsatsi	Bokgoni	Mesebetsi	Mohla Phethelo
Letsatsi 3: _____ Mohla: _____ / _____ / _____	Ho bala le ho boha: Bala thothokiso mme o phethele tema kutlwisiso e balwang: Mesebetsi e lelekelang: • Pele ho ho bala: Lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho. • Sebedisa mawa a ho bala, mohlala, akanya, sheba ditshwantsho ka hloko, o sebedisa dintlha tsa maemo Baithuti ba tla: • Lemoha morethetho le raeme. • Arola mantswe ka dinoko Hlahisa maikutlo a susumetswang ke thothokiso. Tshebediso ya puo maamong: Kgetha ho tswa ho ATP (Makopanyi, Dipolelo Dipolelonolo, Mothofatso Poeletsomodumo Tshwantshiso Papiso, Morethetho le raeme, Tshebediso ya bukantswe, dikgutsufatso)	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontswe/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	
Letsatsi 4: _____ Mohla: _____ / _____ / _____	Ho bala le ho boha: Mekgwa ya ho bala Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo		



Saekele ya 4 (08 – 19 Loetse : 2025) Matsatsi a 10

Letsatsi	Bokgoni	Mesebetsi	Mohla Phethelo
Letsatsi 5: _____ Mohla: _____ / _____ / _____	Ho ngola le ho nehelana: Ngola dipolelo tse nang le morethetho Mesebetsi e lelekelang: - Hlwaya le ho bontsha kamoo mantswe a na a raemang kateng ka ho fetola, ho eketsa, ho phumula, kapa ho fapanyetsa medumo mantsweng - Sebedisa puo e hlalolang ho hlalosa kapa ho botsa dipotso. - Lemoha ditlhaku le medumo ya ditlhaku Baithuti ba tla: - Ngola dipara tsa dipolelo tse bolelele bo lekanang tse nang le raeme - Sebedisa morethetho le raeme tse nepahetseng - Sebedisa tsebo ya dinoko ho ntshetsapele morethetho le raeme	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontswa/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	
Letsatsi 6: _____ Mohla: _____ / _____ / _____	Ho mamela le ho bua: - Itlwaetsa mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua - Amahanya thothokiso le boiphihlelo ba hao - Hlwaya morethetho le raeme thothokisong - Hlwaya mantswe a qalang ka modumo o tshwanang - Itlwaetse ho sebedisa mantswe a etsisang medumo ya ona, mohlala, modumo: Ha thola ha re tu, sa kgabola sa re thwa, jj.) (leetsisa) Etsa thothokiso/ditema tse kgethilweng.	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontswa/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	


Saekele ya 4 (08 – 19 Loetse : 2025) Matsatsi a 10

Letsatsi	Bokgoni	Mosebetsi	Mohla Phethelo
Letsatsi 7: _____ Mohla: ____ / ____ / ____	Ho ngola le ho nehelana: Ntshetsopele ya letsatsi la 5	Mosebetsi wa hae wa ho bala _____ Mosebetsi wa hae _____	
Letsatsi 8: _____ Mohla: ____ / ____ / ____	Thuta-Puo: (Kgetha ho tswa ho ATP) • _____ • _____ • _____	Mosebetsi wa hae wa ho bala _____ Mosebetsi wa hae _____	
Letsatsi 9: _____ Mohla: ____ / ____ / ____	Ho bala le ho boha: Ho balla boithabiso - Boitokisetso ba ho balla hodimo Ho balla ho ithabisa/natefelwa. - Ho amanya le bophelo ba hae - Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30e badilweng	Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	
Letsatsi 10: _____ Mohla: ____ / ____ / ____	- Ditokiso le ditharollo - Teko e kgutshwane ya thuta-puo - Ho bala ka boikemelo (ho balla boithabiso)	Mosebetsi wa hae wa ho bala _____ Mosebetsi wa hae _____	


Boitekolo ba Saekele

Saekele ya 4 (08 – 19 Loetse : 2025) Matsatsi a 10	
1. Ke eng se tsamaileng hantle saekeleng ena?	
2. Ke eng se sa tsamayang hantle saekeleng ena?	
3. Sena se ka ntlafatswa jwang saekeleng e latelang?	
4. Na o entse mesebetsi yohle ya saekele?	
5. Ebang ho se jwalo o tla boela motjheng jwang?	
6. Na o hloka ho tshehetsa/thusa ba bang ba baithuti?	
7. Sena o ka se etsa jwang?	
Dikgothaletso tsa Hlooho ya Lefapha:	
Lebitso la Hlooho ya Lefapha	Mohla



Saakele ya 5 (22 Loetse – 03 Mphalane 2025): Matsatsi a 9

Letsatsi	Bokgoni	Mosebetsi	Mohla Phethelo
Letsatsi 1: _____ Mohla: _____ _____ / _____ / _____	Ho mamela le ho bua: Mamela papatso e ballwang hodimo kapa radiong kapa thelevisheneng: Mosebetsi e lelekelang: • Ho akanya • Ho fetolela le ho buisana ka molaetsa ho kenyelletswa le boleng bo hlahang temeng. • Ho buisana ka sebopeho, tshebediso ya puo, sepheo le bamamedi ba tema	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontswe/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	
Letsatsi 2: _____ Mohla: _____ _____ / _____ / _____	Ho bala le ho boha: Bala papatso mme o phethele tema kutlwisiso e balwang • Ho hlalosa le ho buisana ka molaetsa ho kenyelletswa le boleng bo hlahang temeng • Ho buisana ka sebopeho, sepheo le bamamedi ba tema. Baithuti ba tla: • Buisanang ka tshebediso ya puo ho kenyeletswa puo e susumetsang le e maikutlo le tshebediso ya puo le ikonomi. • Botsa dipotso tse nepahetseng, tse hlokolosi o sebedisa diforomo tsa dipotso tse nepahetseng, mohlala Mang? Eng? Neng? Jwang? Hobaneng?	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontswe/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	



Saakele ya 5 (22 Loetse – 03 Mphalane 2025): Matsatsi a 9

Letsatsi	Bokgoni	Mosebetsi	Mohla Phethelo
Letsatsi 3: _____ Mohla: _____ / _____ / _____	Ho bala le ho boha: Ntshetsopele ya letsatsi 2 Tshebediso ya puo maemong (Kgetha hotswa ho ATP) • _____ • _____ • _____ <i>(Mabitsokgoboko, leetsi la boiketsi, dikutu, makopanyi, Mahokedi, lekgethi, lehlalosi, leetsi, papiso; tshwantshiso, maele, Kgutlo, feelwane, kgutlwana, feelo, letshwao la potso, letshwao la makalo, tlhaku tse kgolo le tse nyane)</i>	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontswa/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	
Letsatsi 4: _____ Mohla: _____ / _____ / _____	Thuta-puo (Kgetha ho tswa ho ATP) • _____ • _____ • _____	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontswa/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	


Saakele ya 5 (22 Loetse – 03 Mphalane 2025): Matsatsi a 9

Letsatsi	Bokgoni	Mosebetsi	Mohla Phethelo
Letsatsi 5: _____ Mohla: _____ / _____ / _____	Ho ngola le ho nehelana: Ngola papatso Sebedisa ditshwantsho tse lokelang sepheo le bamamedi - Sebedisa sebopeho sa puo le tlotlontswe e nepahetseng - Sebedisa puo ka boiqapelo - Sebedisa bukantswe ho lekola mopeleto - Le moelelo wa mantswe Tshebetso ya ho ngola ✓ Ho etsa moralo/boitokisetso pele ho ho ngola ✓ Ho ngola mokgwaritso	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontswe/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	
Letsatsi 6: _____ Mohla: _____ / _____ / _____	Ho ngola le ho nehelana: Ntshetsopele ya letsatsi la 5 ✓ Ho bala mosebetsi hape ✓ Ho bala hape bakeng sa ntlafatso ✓ Ho hlaola diphoso ✓ Ho nehelana	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontswe/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	



Saekele ya 5 (22 Loetse – 03 Mphalane 2025): Matsatsi a 9

Letsatsi	Bokgoni	Mesebetsi	Mohla phethelo
Letsatsi 7: _____ Mohla: _____ / _____ / _____	Ho mamela le ho bua: Ho nka karolo dipuisanong tsa sehlopha ka ditaba tsa botjhaba tse amanang le dipapatso - Buisana ka dikamano tsa botho - Botsa dipotso tse amehang ka ho sebedisa diforomo tse nepahetseng tsa dipotso, mohlala, Mang? Eng? Neng? Jwang? Hobaneng? HLOKOMELA: Tekanyetso e tswelang pele ya ho ithuta	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontswe/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	
Letsatsi 8: _____ Mohla: _____ / _____ / _____	Ho bala le ho boha: Mawa a ho bala - Ho balla hodimo/DAR/ - Ho bala padi ka boikemelo - Balla hodimo ka qapodiso e nepahetseng, pontsho le sehlo - Nahanisisa ka dingolwa tse balwang nakong ya ho bala ka boikemelo/ka bobedi - Phethela tekolobotjha e kgutshwane ya buka ya molomo o sebedisa foreimi e nepahetseng Ho balla boithabiso	Buka ya moithuti leq. _____ Buka ya titjhere.leq.: _____ Buka ya DBE leq.: _____ Disebediswa tsa tlatsetso: _____ Mosebetsi wa tlotlontswe/ bukantswe: _____ Mosebetsi wa hae wa ho bala: _____ Mosebetsi wa hae: _____	



Letsatsi 9: _____ Mohla: ____ / ____ / ____	• Ditokiso le ditharollo • Teko e kgutshwane ya thuta-puo • Ho bala ka boikemelo (ho balla boithabiso)	Mosebetsi wa hae wa ho bala _____ Mosebetsi wa hae _____	
---	--	---	--

Boitekolo ba Saekele

Saekele ya 5 (22 Loetse – 03 Mphalane2025): Matsatsi a 9

1. Ke eng se tsamaileng hantle saekeleng ena?	
2. Ke eng se sa tsamayang hantle saekeleng ena?	
3. Sena se ka ntlafatswa jwang saekeleng e latelang?	
4. Na o entse mesebetsi yohle ya saekele?	
5. Ebang ho se jwalo o tla boela motjheng jwang?	
6. Na o hloka ho tshehetsa/thusa ba bang ba baithuti?	
7. Sena o ka se etsa jwang?	
Dikgothaletso tsa Hlooho ya Lefapha: 	
Lebitso la Hlooho ya Lefapha	Mohla